

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE  
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0209-1651/6

Budva: 25.04.2019. godine

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore , Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Sl. list Crne Gore", br. 62/13, 06/14), Pravilnikom o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji (Sl. List RCG, 9/03), a saglasno Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine, Javno preduzeće donosi sledeće:

**USLOVE ZA OPREMANJE I ODRŽAVANJE REDA NA  
PRISTANIŠTU I PRIVEZIŠTU**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>KORISNIK</b>                    | „PONTA SELJANOVO“ d.o.o. Tivat  |
| <b>OZNAKA LOKACIJE IZ PROGRAMA</b> | Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Tivat, za period od 2019-2023. godine za plutajući privremeni objekat predviđen je kao lokacija 5.6 – sa namjenom: <u>platforma za pristajanje i privez plovni objekata</u>   |
| <b>OPIS LOKACIJE</b>               | <p>Vrsta prema načinu na koji je prišvrčen za tlo: Plutajući privremeni objekat<br/><i>Katastarska parcela:</i> Ispred 171/1 K.O. Tivat<br/>Vrsta prema namjeni: Platforma za pristajanje i privez plovni objekata<br/><i>Dimenzije:</i> L = 12.5 m x 2.5 m<br/><i>Opis privremenog objekta:</i> montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom ili plovcima od betona ispunjenim hidrofobnom masom i stiroporom.</p> <p>Na svakih 12.5 m privezišta predviđa se obostrano postavljanje metalnih šipova zbog sprečavanja pomjeranja pontona kao i na svakih deset metara dužine platforme.</p> <p>NAPOMENA: zahvat akvatorijuma i dužina pontona mora se smanjiti ukoliko ugrožava funkcionisanje okolnih postojećih pristaništa.</p> |
| <b>NAMJENA</b>                     | PLATFORMA ZA PRISTAJANJE I PRIVEZ PLOVNIH OBJEKATA  |

**USLOVI ZA OPREMANJE I ORGANIZACIJU**

Lokacija definisana na katastarskoj skici (skica 1).

- Korisnik objekta obalne/pomorske infrastrukture je dužan da na kopnenom dijelu postavi I javno istakne jasno vidljivu dvojezičnu tablu (crnogorski i engleski jezik), (unificirana informativna tabla) sa natpisom "PRISTANIŠTE I PRIVEZIŠTE" i mapom namjene operativne obale (skica 2), na kojoj je jasno naznačeno mjesto za pristajanje i privezivanje plovni objekata.

- Sadržaji lokacije se prikazuju piktogramima u dnu table:
  - sa iscrtanim zonama i namjenama sa važećim brojevima telefona, piktogramima dozvoljenih i zabranjenih aktivnosti u okviru kopnenog dijela kao i pripadajućeg akvatorija,
  - sa mapom/kartom akvatorija sa prikazom vezova u zavisnosti od namjene tog djela objekta, u kome je predviđeno manevrisanje plovnih objekata i da znakovima označi kopneni prostor koji pripada akvatorijalnom dijelu objekata obalne infrastrukture,

Minimalni uslovi za prihvatne objekte nautičkog turizma (marine, luke, lučice, pristaništa, privezišta/mandrača i sidrišta) dati su Pravilnikom o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji (Sl. List RCG, 9/03) korisnik objekta obalne/pomorske infrastrukture dužan je da:

- omogućiti slobodan pristup objektu obalne infrastrukture
- obezbijedi sigurno zadržavanje i nesmetano kretanje plovnih objekata i za vrijeme najnižeg nivoa mora.
- obezbijedi sigurno i bezbjedno pristajanje,
- adekvatno označi prostor za pristajanje, I da ima obezbijeđen direktan pješački pristup,
- obezbijedi dovoljan broj bitvi/alki za prihvat plovila,
- obezbijedi dovoljan broj korpi (jedna korpa na 10m obale),
- posjeduje minimum opreme za reagovanje u slučaju zagađivanja mora,

\*NA OSNOVU PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2016-2018 GODINE, KORISNIKU SE MOŽE ODOBRI TI POSTAVLJAJNJE INFORMACIONOG PULTA MAKSIMALNE POVRŠINE DO 2m<sup>2</sup> RAĐENOG OD LAKOG MATERIJALA SA MOGUĆNOŠĆU POSTAVLJANJA REKLAMNOG NAZIVA I LOGA, REDA VOŽNJE I SLIČNO.

NA INFORMACIONOM PUNKTU SE NE MOŽE VRŠITI BILO KAKVA PRODAJA.

#### USLOVI ZA ODRŽAVANJE REDA

- Ivični obalni prostor na pristaništu mora biti stalno slobodan, a dio operativne obale gdje se obavlja ukrcaj odnosno iskrcaj putnika mora biti vidno obilježen.
- Korisnik pristaništa i lice koje upravlja plovnim objektom, prilikom ukrcaja i iskrcaja putnika, moraju preduzeti potrebne mjere u cilju otklanjanja opasnosti za bezbjednost ljudi, imovine i zaštitu mora od zagađenja
- Na dijelu obale koji je određen za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, korisnik pristaništa dužan je obezbijediti mjesto za pristajanje plovnog objekta i slobodan prostor za pristup putnika,
- Korisnik pristaništa dužan je da čisti vodene površine i morsku obalu uz pristanište od zauzanih i drugih materija, da održava operativnu obalu, uređaje i opremu na njima.
- Nasukani, neupotrebljivi ili potonuli plovni objekti se ne mogu držati na prostoru pristaništa
- Ukoliko korisnik pristaništa primijeti da na prostoru pristaništa ima predmeta koji ugrožavaju bezbjednost ljudskih života i plovidbe ili koji mogu oštetiti druge plovne objekte, naprave, uređaje i postrojenja ili zagaditi more, dužni su o tome odmah obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju.
- Plovni objekti se ne mogu izvlačiti, dokovati ili spuštati u vodu na području pristaništa.

#### OGRANIČENJA I ZABRANE



### **Na pristaništu I privezištu je zabranjeno:**

- ugrožavati bezbjednost plovidbe, okolinu i ljudske živote,
- zakrčiti naprave za privez i pristup njima;
- premještati, mijenjati ili uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovnog objekta bez saglasnosti zapovjednika, odnosno voditelja plovnog objekta, osim kada je to potrebno radi sprečavanja neposredne štete ili kad je to u interesu pristajanja drugog plovnog objekta,
- vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nijesu namijenjeni za privez i kretati se po njima;
- neovlašćeno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;
- oštećivati operativne obale sudarom, udarom, potapanjem, nepravilnim opterećivanjem plovnog objekta, smještanjem predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabadati u obalu klinove, grede i slično, uklanjati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama, uređajima i napravama na tim obalama;
- zavarivati, ložiti vatru, spaljivati otpad na plovnom objektu ili paliti vatru na napravama za privez ili bilo kojom radnjom prouzrokovati požar ili eksploziju na plovnom objektu, obali, uređajima i napravama na njoj;
- čistiti, strugati ili bojadisati nadvodni ili podvodni dio oplata plovnog objekta u plivajućem stanju;
- zagađivati more, opasnim ili štetnim materijama sa plovnih objekata i drugih transportnih sredstava, zagađivati vazduh ispuštanjem prašine, dima ili gasova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
- držati u pogon brodski propeler, osim radi obavljanja potrebnog manevra plovnog objekta;
- kupati se, roniti u svrhu sporta i rasonode, glisirati, vući skije ili učiti skijanje na vodi;
- držati plovni objekat na kojem se ne obavljaju radovi ili držati bilo kakav materijal na mjestu određenom za izvlačenje plovnog objekta na obalu;
- postavljati ribolovne mreže i drugi ribolovni pribor, te izlovljavati ribe i druge morske životinje;
- oštećivati podvodne kablove i cjevovode;
- vršiti manipulaciju opasnim i štetnim materijama - snabdijevanje gorivom plovnog objekta,
- bez odobrenja pomicati ili premještati plovni objekat,
- ukrcavanje odnosno iskrcavanje putnika i tereta na nepropisan način;
- obavljati na plovnom objektu radove, popravku i rekonstrukciju oplata, palube, opreme i mašine izvan uobičajenih poslova.

- Sportske i druge aktivnosti na pristaništu i/ili privezištu mogu se obavljati samo uz prethodno odobrenje Javnog preduzeća i nadležne Lučke Kapetanije.
- Lice koje upravlja plovnom objektom prilikom plovidbe, manevrisanja, pristajanja, privezivanja, i odvezivanja na pristaništu i/ili privezištu dužno je te radnje izvesti tako da ne ugrozi ljudske živote, ne zagadi more ili ne nanese štetu svom i drugim plovnim objektima, obali, napravama, uređajima i postrojenjima sudarom, udarom, nasukanjem, zagađenjem.
- Čamci i druga plovila na pristaništu ne smiju ometati javni saobraćaj na objektu pomorske/obalne infrastrukture.
- Plovni objekat koji se nalazi u akvatorijumu pristaništa morju biti spremni za manevrisanje.
- Vezni konopi plovnih objekata privezanih na pristaništu ne smiju ometati plovidbu drugih plovnih objekata i kretanje lica po operativnoj obali. Ako vezni konopi plovnih objekata ometaju plovidbu drugim plovnim objektima ili kretanje lica po operativnoj obali, vezni konopi danju i noću moraju biti označeni fluorescentnom trakom, a po potrebi vezne konope popustiti ili zategnuti, odnosno odvezati i poslije završenog prolaza ponovo zategnuti ili popustiti, odnosno vezati.
- Nakon završenog ukrcaja odnosno iskrcaja putnika ili tereta, svaki plovni objekat mora biti spreman da isplovi po isteku vremena potrebnog za pripremu plovnog objekata za plovidbu, po lučkim uzansama (ne duže od 15 min ). Na zahtjev korisnika pristaništa plovni objekat mora isploviti ili se premjestiti, po isteku vremena potrebnog za pripremu plovnog objekata za plovidbu. Izuzetno na zahtjev lica koje upravlja plovnom objektom Lučka kapetanija može odobriti duže vrijeme za pripremu plovnog objekata za plovidbu na istom ili drugom vezu kojeg odredi korisnik pristaništa, isključivo ako se radi o radnjama vezanim za bezbjednost plovidbe.

#### MJERE U IZNENADNIM SITUACIJAMA

- Korisnik pristaništa dužan je omogućiti plovnom objektu prvenstvo veza kada su ugroženi ljudski životi ili bezbjednost plovidbe.
- Prvenstvo veza uz operativnu obalu na pristaništu imaju plovni objekti koji prevoze putnike i plovni objekti redovnih linija s objavljenim redom plovidbe.
- Izuzetno, kad određeni plovni objekat zbog posebnih razloga mora dobiti prednost korisnik pristaništa može odrediti drugačiji red prvenstva veza plovnih objekata o čemu je dužno obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju.

#### Sastavni dio ovih Uslova su:

- katastarska skica ( skica 1)
- skica unificirane info table (skica 2)


#### Skica 1



# DONJA LASTVA

PRISTANIŠTE

42°44'24.75"N 18°08'02.92"E



**A** Pristajanje plovila

**B** Privez plovila

**C** Privez plovila  
komercijalna zona



POLICIJA - POLICE 122  
VATROGASCI - FIRE DEPT. 123  
HEVA POSKOC - AMBULANCE 124

J.P. MORISKO DOBRO  
033 452 709

TURISTIČKA INSPEKCIJA  
TOURIST INSPECTION  
033 446 357

INSPEKCIJA LUČKE I NALETIVANJE  
MARITIME SAFETY INSPECTION  
KOTVA 032 304 913  
ZELENKA 031 076 286

Samostalni saradnik  
za luke i pomorstvo

*Suzana Martinović*  
Suzana Martinović

Rukovodilac službe  
za luke i pomorstvo

*Tina Tičić*  
Tina Tičić

